

UGOVOR BROJ: 05-2-588/15

KUPAC

**Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu
Bolnička br. 25
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina**

i

PRODAVAC

**“DERBY TRADE” d.o.o. Brčko
Jovana Dučića br. 1
76 100 Brčko
ID broj: 4600044980004
PDV broj: 600044980004**

PREDMET UGOVORA

**Nabavka medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu**

LOT 5: Nabavka laboratorijske opreme -PIPETOR AUTOMATSKI

Sarajevo, april 2019. godine

UGOVOR broj 05-2-588|15
zaključen u Sarajevu, dana .04.2019. godine

UGOVORNE STRANE:

- 1. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25, Sarajevo**
ID broj 4200672760007 kojeg zastupa Dekan doc. dr Arzija Pašalić (u daljem tekstu: Naručilac)
- 2. "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko, Jovana Dučića 1, 76100 Brčko**
ID broj: 4600044980004, PDV broj: 600044980004, kojeg zastupa mr Zdravko Marinčić, dipl. ing.- Direktor (u daljem tekstu: Prodavac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je Nabavka medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu - LOT 5: Nabavka laboratorijske opreme -PIPETOR AUTOMATSKI, prema uslovima iz tenderske dokumentacije broj: JN-R1.11, ponudi broj: 122-02-19 i rasporedu, koji su u prilogu i čine sastavni dio ovog Ugovora.

II UGOVORNA CIJENA

Član 2.

Ukupno ugovorena cijena za predmet Ugovora iz člana 1. ovog ugovora , nakon završene e-aukcije, bez poreza na dodatu vrijednost, na paritetu DDP iznosi:

400,00 KM

(Slovima: četiristotinékonvertibilnihmaraka)

Porez na dodatu vrijednost (17%) iznosi:

68,00 KM

(Slovima: šezdesetosamkonvertibilnihmaraka)

Ukupno ugovorena cijena za predmet ugovora iz člana 1. ovog Ugovora, sa porezom na dodatu vrijednost iznosi:

468,00 KM

(Slovima: četiristotinešezdesetosamkonvertibilnihmaraka)

U ugovorenou cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost.

III NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Kupac se obavezuje da će isplatu ugovorene cijene izvršiti doznakom u roku do 30 (trideset) dana nakon isporuke robe uz prezentaciju slijedeće dokumentacije:

- Faktura ispostavljena u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u,
- Zapisnik o verifikaciji robe, potpisani od strane ovlaštenih predstavnika Kupca.

IV ROK

Član 4.

Rok realizacije svih ugovornih obaveza je 60 (šezdeset) dana od dana obostranog potpisa ugovora. Ukoliko isporučena oprema ne odgovara traženom kvalitetu ista će se staviti na raspolaganje Prodavcu, a troškove nastale vraćanjem opreme snosi Prodavac.

V OBAVEZE PRODAVCA

Član 5.

Prodavac se obavezuje da :

1. izvrši sve radnje neophodne da oprema bude spremna za prijem, kao što su: pakovanje, otprema i obavljanje svih administrativnih, komercijalnih formalnosti i prijevoz do krajnje destinacije,
2. snosi sve rizike do konačnog prijema opreme na krajnjoj destinaciji, u roku koji je definiran Ugovorom,
3. izvrši isporuku predmetne opreme u skladu sa tehničkom specifikacijom,
4. dužan je da otkloni primjedbe tima Kupca vezane za nedostatke u funkcionalnosti uređaja i prihvaćene tenderske zahtjeve koji nisu uočeni/otklonjeni tokom verifikacije isporučene opreme,
5. u garantnom periodu:
 - a) obezbjedi ovlašteni servis proizvođača opreme na području BiH,
 - b) obezbijedi stručno lice sa odgovarajućim znanjem i iskustvom, odnosno ovlaštenjem proizvođača za odgovarajući nivo servisa,
 - c) preuzme neispravnu opremu najkasnije 8 (osam) sati od momenta prispjeća obavijesti o potrebama servisiranja. Prodavac može koristiti vlastiti prevoz ili koristiti usluge brze pošte, s tim da to ne uzrokuje nikakve dodatne troškove po Kupca.
 - d) utvrdi uzroke nastalih kvarova/prekida/grešaka u radu opreme,
 - e) izvrši zamjenu – popravku neispravne opreme u roku od 5 radnih dana od prijave problema, u slučaju da opravka nije moguća u roku od pet dana od preuzimanja opreme obezbijedi zamjensku opremu na korištenje istih ili boljih karakteristika,
 - f) servisiranu opremu vrati na isto mjesto odakle je preuzeta
6. u slučaju sklapanja ugovora dostavi dokument iz kojeg je vidljivo da se oprema nabavlja i isporučuje preko ovlaštenog distributera na teritoriji BiH,
7. ispostavi fakturu prema članu 3. ovog Ugovora.

VI OBAVEZE KUPCA

Član 6.

Kupac se obavezuje da:

1. izvrši obaveze iz člana 3. ovog Ugovora,
2. verificira da je isporučena oprema u potpunosti u saglasnosti sa Tehničkom specifikacijom,
3. prijavu kvara vrši putem elektronske pošte od strane ovlaštenih zaposlenika **Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu**,
4. formira tim koji će izvršiti verifikaciju isporučene opreme,
5. u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke opreme sačini Zapisnik o verifikaciji nabavljenе robe.

VII GARANCIJA ZA KVALITET ISPORUČENE ROBE

Član 7.

Prodavac je obavezan dostaviti Kupcu garanciju za kvalitet za isporučenu robu uz svaku

Garantni rok za isporučenu robu je 2 godine i teče od dana isporuke robe na ugovorene destinacije.

U garanciju treba da budu uključeni dijelovi, rad servisera, kao i preuzimanje i vraćanje uređaja na lokaciju korisnika ukoliko se opravka ne može obaviti na lokaciji naručioca.

Prodavac garantuje da je roba nova, nekorištena, najnovijeg tipa i da u sebi sadrži sva najnovija poboljšanja u smislu dizajna, materijala ili izrade, osim ako takav izbor nije bio zahtijevan u specifikacijama od strane Kupca. Prodavac garantuje da roba odgovara za svrhu za koju treba da se koristi, da će funkcionišati kako je to navedeno u proizvođačkoj tehničkoj specifikaciji.

U toku garantnog roka, Prodavac je dužan da na poziv Kupca o svom trošku otkloni sve nedostatke nastale krivnjom Prodavca, a što je posljedica :

- upotrebe neispravnog materijala, greška u izradi,
- poduzimanje ili nepoduzimanje bilo koje radnje Prodavca tokom trajanja garancije,
- kontrole koja se vrši od strane Kupca ili u njegovo ime.

Ukoliko se oštećenja i nedostaci pokažu za vrijeme trajanja garancije, Kupac bez odlaganja obaviještava Prodavca. Ukoliko Prodavac propusti da u vremenskom roku propisanom u obavijesti popravi oštećenje ili nedostatak, Kupac može da:

1. sam ili putem trećeg lica popravi oštećenje ili nedostatak o trošku Prodavca.
2. raskine ugovor

U hitnim slučajevima kada je nemoguće pravovremeno obavijestiti Prodavca ili on po obaviještenju ne može da poduzme potrebne mjere, Kupac može na račun Prodavca obaviti taj posao. Kupac je dužan da što prije obavijesti Prodavca o preduzetoj radnji.

VIII UGOVORNA KAZNA

Član 8.

Za svaki dan zakašnjenja u isporuci robe, Prodavac se obavezuje da Kupcu , na ime ugovorene kazne, plati 1‰ (jedan promil) ukupno ugovorene vrijednosti, a najviše do 5% (pet posto) te vrijednosti.

IX NAKNADA ŠTETE

Član 9.

Prodavac je dužan naknaditi štetu, koja nastupi iz djelovanja ili propuštanja Prodavca ili njegovih zaposlenika ili podugovarača u izvršavanju ovog Ugovora.

X VIŠA SILA

Član 10.

Za svrhe ovog Ugovora pod višom silom se podrazumjevaju događaji i okolnosti koji se nisu mogli predvidjeti i izbjegći ili otkloniti u vrijeme zaključenja ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.

Pod događajima i okolnostima iz prethodnog stava smatraće se naročito: rat, poplava, požar, generalni štrajk i slični događaji.

Nemogućnost bilo koje ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza, neće se smatrati

raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze , ukoliko se takva nemogućnost pojavi uslijed dejstva više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogodjena takvim događajem:

a) preuzeila sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje

b) obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u dатој situaciji jedino moguć, одmah по nastanku više sile, а најkasnije у roku од 3(tri) дана од pojave takvog događaja i preduzetim mjerama na отklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

XI POVJERLJIVOST

Član 11.

Ugovorne strane i njihovo osoblje ne mogu za vrijeme trajanja ovog Ugovora, kao i nakon prestanka njegovog važenja, u skladu sa zakonom, objaviti nikakvu povjerljivu informaciju koja se odnosi na zadatak, ovaj Ugovor ili poslovanje ugovornih strana, bez prethodne pismene saglasnosti ugovornih strana.

XII RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 12.

Ugovorne strane će uložiti maksimalne napore, da sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja, riješe sve eventualne sporove koji se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovom interpretacijom.

U slučaju da se spor između ugovornih strana u vezi sa ovim Ugovorom ne može sporazumno riješiti, isti će se povjeriti na rješavanje stvarno nadležnom sudu u Sarajevu.

XIII PRIMJENA PRAVA

Član 13.

Ugovor će se primjenjivati u skladu sa zakonima zemlje Kupca.

XIV RASKID UGOVORA

Član 14.

Pravo na raskid ugovora zadržavaju obje ugovorne strane u slučaju da jedna od ugovornih strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, s tim što su obavezne da o svojoj namjeri pismeno obavijeste drugu ugovornu stranu najmanje у roku od 30 (trideset) дана unaprijed. Kupac može raskinuti ugovor u sljedećim okolnostima ako:

- a) Prodavac ne izvrši neku od ugovorenih obaveza, i nakon upozorenja Kupca
- b) Prodavac ne ispuni obavezu у roku navedenom u zahtjevu Kupca.
- c) Prodavac bankrotira ili ne bude platežno sposoban na bilo koji drugi način.

XV OSTALE ODREDBE

Član 15.

Sve izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

Sva obavještenja, zahtjevi ili pristanci, načinjeni u saglasnosti sa ovim Ugovorom, biće u pismenoj formi i smatrać će se da su sačinjene onda kada su poslate drugoj ugovornoj strani ili ovlaštenom predstavniku te ugovorne strane.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.

Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih originalnih primjeraka , po 3(tri) za svaku ugovornu stranu.

Za Kupca

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Dekan

Doc. dr Arzija Pašalić

Broj: 05-2-58819




Datum: 24. 04. 2019.

Za Prodavca

“DERBY TRADE” d.o.o.

Direktor



Mr Zdravko Marinčić, dipl. ing.

Broj: 96-04/19

Datum: 30.04.2019.